

History and custom of monyebodi tribe b

15

s51

0-1b

13/8/17

Mokoditoa, S.

PP. 1-5

Monyebodi tribe.

K 34/17

Ke ba lelôkô la ga Bamatlala. Ke sethô se sengwê sa Boreneng ba gôna. Monyebodi e bile motho yo a tlogilegô ga Matlala go yo dula thabeng ya Makgabeng e lego mabapa le Blaauwberg. Morêna wa pele mo Makgabeng e bile Santlô. Santlô a tswala morwa Phikila. Phikila a tswala Mašilo goba Ramahlanyana.

Ramahlanyana o bile le basadi ba babêdi e lego môrôdi wa Ngwêpê e mogôlô. Mosadi yô monyênyane e be e le môrôdi wa Tselapêdi.

Mosadi mogôlô Ngwêpê o bile le ngwana wa mosetsana. Ka ga mosadi e monyane, bana ya ba ba babêdi. E mogôlô e be e le Ngwakô.

Ngwakô ya ba morêna, mme a tseya mosadi ka lapeng la mmamôgôlô wa gagwê, gomme a tswala Shikô. Shikô ena a nyala môrêdi wa Matswiokwane rakgôlô wa morêna Lebogo ya agilêgô godimo ga thaba ya Blaauwberg. Yêna a ba le bara ba bararô. E mögôlô e bile Mapotla. Yô monyane Lerapêla. Morathô wa bona kaofêla ya 2. ba Phuntshi. Mapotla c ile a bolawa ke dira tsa Matêbêlê a ga Laka ka salemô sa 1878.

Lerapêla mcratho wa gagwê a bolawa ke Maburu ntwêng ya ga Mmalebogo ge a lwa le Maburu. Lerapêla o bolailwê ge a thuša malome wa gagwê e legô morêna Lebogo.

Ge Lerapêla a bulailwê, borêna bjwa sala bo tsewa ke Phuntshi. Go ile gware ka selemô sa 1921 Mmušô wa fêtôla ba ga Monyebodi gore ba be ka fase ga morêna Mmalebogo; ke ka baka lec ba filegô Lebogo dipôlase tseo tsa ga Monyebodi gore e be lokase ya gagwê. Ke lona baka leo le dirilêgo gore naga ya ga Matlala e fiwê Lebogo; f effela go se kgôtsô tabeng yeo e šomilêgo ke Mmušô ka bana ba Matlala.

Kajêñô setulô se tseirwê ke Daniel Monyebôdi. Ge dikgôsi tse di buša go ile ga ba lo tlala e kgôlo, batho ba phêla ka go êpa motlôpi, ba êja wôna. Ge go buša Daniel Monyebôdi ga go ya ka ga ba le tlala e bjalo ka ya Motlôpi.

K34/17

s51

Ba ga Matlala ba ile ba lwa le ba Molêtsî.

3. Mona Makgabeng go ile ga ba le pula e kgolo, e batho ba ilego ba e bitša Mokutušôla. Pula yeo e ile ya tlatša moêdi wo o thomêgagô godimo ga thaba ya Makgabeng.

Kgaufsi le thaba yé le ka gare ga moêdi go be go na le dintlô tša morêna Ngwakô wa Makgabeng le batho ba gagwê.

Moêdi o ile ge o tlêtse wa kgopa mokgêkôlô wa ka motseng.

Ge Moselekatse a feta le madira a a gagwê, o ile a feta ka mo Makgabeng felô ga mohlabo o montši, a rata go bulaya Ngwakô le batho ba gagwê; ke ge Ngwakô le batho bá gagwê ba namêla thaba ya Makgabeng ba dula ka sefarung sa yôna, mo go lego le meetse a tswagô ka fase ga lefika.

Moselekatse ka gobane a lapile, le gona a tshaba go namêla thaba, le mohlabo, a dula sedibeng ka fase ga thaba, a goêlêla Ngwakô a re: "Le ge o ka dula godimo ga thaba meetse o ka se a bone." Ke ge Ngwakô a ekga meetse ka kgapana, a ema godimo ga lefswika, a falatša meetse Moselekatse le madira a gagwê ba mmôna. Ke ge Moselekatse a tenêga a feta, a ya Bokgalaka.

4.

Diagram

Makhabeng Mountain

K34/17

water seepage
Nquato's ponying out

water from a
catalash.

water
sediment

Makhabeng Mountain

Valley

K34/17

s51

5.

Dirêtô

Serêtô sa noka e bitswana Mmamoganwa ke se:-

Mmamoganwa a kobo di mathatha.

Sa phôôfôlô ke se:-

Nkwê sebata se ya moreneng, thomo ya mafsika.

Serêtô sa thaba Makgabeng ke se:-

"Makgabeng; Makgabeng;

Makgaba a mmasewêla;

Go wêlang?

Go wêla tlou,

Chukudu x e ya ka lenaka."

Claypots.

6.

Basadi goba banenyana ba be ba epa mabu a letsopa. Ge a epilwê ba a thapiše ka meetse, ba a ſuge gore a hlakane gabotse. Ka lôna letsopa la go ſugija botse ba dire nkgokolo e kgolo ya go lekana pitša, ba e phule molete bogare, ba e kgori go fihlêla e tswana le pitša. Ge e bopilwê ba be ba e thala methalô ya go e kgabiša. Ge e thadilwê e be e tlôtswa phôômô ge e ômile. Ge e tlôditswê phôômô e be e fiswa. Ge e fiſitswê e be e kgakôlwâ ka go tlatša ka meetse gore a be ka mo go yôna matšatši a mantši goba ba bediši meetse ka yona.

Preparing food.

Ba be ba tšeaya makgaga ba a ſile ka lwala, ba tšeaya bopi ba bo ſêlele gore moroko, matshe, le bopi di boèle thokô. Ge bopi bo le gona ba be ba hladiya pitša, e re ge e bela ba e fêhle gomme ba dire bogôbê.

Ge ele mmidi, ba be ba ô hlobola, ba re ge ba hlobotše, ba tutetše meetse a go lobêga mabêlê, ba tle ba a nule, ba a lesa a kgama. Ge a kgamile ba a setle, ba dire bopi bjaločka ge ba dirile ge ba ſêlêla (makgaga) bopi bja makgaga.

Ge e le tše dingwê tše swanagô le dinawa, ditlogo, ba be ba di apeya.

K34/17

s51

7.

Building a new village.

Sa pele ba be ba rēra ka go agiwa ga motse o mofswa. Ge ba rērile ba be ba bitša nyaka gore e tle e laole gore ba hlōme motse mo kae. Nyaka e tla šomiša ditaola tša yōna. Go ditaola go tla ba le ye e ūpago mo ba tswanelago go aga gona.

Ba be ba re ge ba agile motse, ba age thētamotse, e re sefekōng sa yona thētamotse ba ēpelē patla e nago le dihlare. Dihlare tša gona di dikanetše legōra kamoka, di thibele baloi go tsena ka motseng gore ba lōye bá ba lego ka motseng.

Mong a motse e be e le yēna ya lefago nyaka e e šomišitšego ditaola tša yona.

Leina la patlana e bewago mo sefekong ke "Mphetso".

Birth.

Ge ngwana a belegwa go be go bitšwa mmatswale. Ge ngwana a belegilwē gore tate a ngwana a bolaye pudi. Mokgopa wa pudi eo o dire thari ya ngwana. Ngwana ge a bonwa o be a (lefswa) lefiwa. Motho o be a rongwa go kgosi go e tsebisa ka ga ngwana o mofswa.

8.

Ge motho wa kgalē a lwala.

Ge batho ba kgalē ba lwalēlwā ke motho ba be ba re o lōilwē. Ge go le bjalo, ba nama ba bitše nyaka go tla go mo alafa. Ka ntłōng ya molwētši go be go sa tsenwē ke batho ba bantsi ka gobane ba be ba tshaba gore ba ka nama ba fetšiša molwētši.

Go be go tsena nyaka e mo alafang le batwadi ba molwētši fēla, le dijō o be a apeyēlwā ke wa gabō. Nyaka e be e thokgola' ge e nyaka go tseba bolwētši bja molwētši. Ba ka ga molwētši ba be ba lefa Sephuthulla thēbēlē e legō pudi, le go patēla nyaka ka go tlala.

Molwadi ge a be a bolawa ke hlōggō o be a lōmēgwa ka lenaka la pudi goba la kgomo. Ge nyaka e dira ka mokgwa o bjalo, e be e re e fukōtša madi.

s51

9. Ge molwētši a bolawa ke ka teng, nyaka e be e re o na le selešō, e name e mo fe dihlare gore a nwē. Ge a nwēlē o be a hlatša, e re ge a hlatša nyaka e name e fōše seōkgwa goba selō se sengwē ka godimo ga mahlatša a molwētši. Molwētši o tla re ge a bona seokgwa ka gare ga mahlatša, a kgōlwē gore e be e le sona se mo kwēšagō bōhlōkō. Ka go kgōlwā, o be a name a fōlē, nyaka e name e thakgale, e ithōriše gore e kgōna go alafa balwētši go na e buditše molwētši maaka. Molwētši o fōdilē ka go tshēpha gore seōkgwa ke sona se se be se mo kwēša bōhlōkō.

ENDS. S. 51